

LENAANE LA NGWAGA LA GO RUTA 2021 – KGWEDITHARO 3: PUO TLALELETSO YA NTLHA: MOPHATO 2

Kgweditharo 3 52 malatsi	Beke 1	Beke 2	Beke 3	Beke 4	Beke 5	Beke 6	Beke 7	Beke 8	Beke 9	Beke 10						
Thitokgang e e tshitshintsweng	Ditso	Ditso	Loago	Loago	Boitlhamedi	Boitlhamedi	Go ja ka itekanelo	Go ja ka itekanelo	Go tshwenyaga le go boifa	Go tshwenyaga le go boifa						
Karolo ya pegelo ya Pholisi ya kharikhulamo le Tlathhobo	GO REETSA LE GO BUA															
	<ul style="list-style-type: none"> • Simolola ka go dumedisa • Pina/raeme • Dipotso tse di bulegileng(Dipotso tse di senang dikarabo tse di nepagetseng) • Tlotlofoko ya letsatsi le mafoko a a tlhagelelang kgapetsakgapetsa 															
Diteng,dikgopolo,dikgono	Ditumediso	Ditumediso	Ditumediso	Ditumediso	Ditumediso	Ditumediso	Ditumediso	Ditumediso	Ditumediso	Ditumediso						
Pina/ Raeme	Mafoko a pina	Diragatsa	Mafoko a pina	Diragatsa	Mafoko a pina	Diragatsa	Mafoko a pina	Diragatsa	Mafoko a pina	Diragatsa	Mafoko a pina	Diragatsa	Mafoko a pina	Diragatsa	Mafoko a pina	Diragatsa
	Dirisa pina e e maleba le setlhogo	Dirisa pina e e maleba le setlhogo	Dirisa pina e e maleba le setlhogo	Dirisa pina e e maleba le setlhogo	Dirisa pina e e maleba le setlhogo	Dirisa pina e e maleba le setlhogo	Dirisa pina e e maleba le setlhogo	Dirisa pina e e maleba le setlhogo	Dirisa pina e e maleba le setlhogo	Dirisa pina e e maleba le setlhogo	Dirisa pina e e maleba le setlhogo	Dirisa pina e e maleba le setlhogo	Dirisa pina e e maleba le setlhogo	Dirisa pina e e maleba le setlhogo	Dirisa pina e e maleba le setlhogo	Dirisa pina e e maleba le setlhogo

Kgweditharo 3 52 malatsi	Beke 1	Beke 2	Beke 3	Beke 4	Beke 5	Beke 6	Beke 7	Beke 8	Beke 9	Beke 10
Potso ya letsatsi	Dipotso tsa gago di ikaege ka thitokgang le tlotlofoko e e rutilweng mo bekeng	Dipotso tsa gago di ikaege ka thitokgang le tlotlofoko e e rutilweng mo bekeng sk "A okile wa nna le ngangisano le tsala ya gago?	Dipotso tsa gago di ikaege ka thitokgang le tlotlofoko e e rutilweng mo bekeng	Dipotso tsa gago di ikaege ka thitokgang le tlotlofoko e e rutilweng mo bekeng	Dipotso tsa gago di ikaege ka thitokgang le tlotlofoko e e rutilweng mo bekeng	Dipotso tsa gago di ikaege ka thitokgang le tlotlofoko e e rutilweng mo bekeng	Dipotso tsa gago di ikaege ka thitokgang le tlotlofoko e e rutilweng mo bekeng	Dipotso tsa gago di ikaege ka thitokgang le tlotlofoko e e rutilweng mo bekeng	Dipotso tsa gago di ikaege ka thitokgang le tlotlofoko e e rutilweng mo bekeng	Dipotso tsa gago di ikaege ka thitokgang le tlotlofoko e e rutilweng mo bekeng

Kgweditharo 3 52 malatsi	Beke 1	Beke 2	Beke 3	Beke 4	Beke 5	Beke 6	Beke 7	Beke 8	Beke 9	Beke 10	
Tlotlofoko e e tshitshintsweng	Go tlhaba, phologolo, moletlo, ditso, pina, bina, go ithuta, setso, pitsa, letsatsi, komelelo	kereke, tumelo, thapelo, , ngapa, go phatshima, mo teng, malatsi a boikhutso, go keteka, diaparo, dibenyane	toropo, , motsana, loago, lefelo, sekolol, kereke, lebentlele, go thusa, morutabana, molemisi.	sopo, ditsompelelo, , fuduwa, bofitlha, baagi,, botlhale, huma, khumanego	boitlhamedi, kakanyo, tsofala, bontswa, go batla, lekwlo dikgang, kgetsana, setshamekisi, lkatiso	boitlhamedi, dikakanyo, diragatso, matlakala, moteme wa matlakala, mogala, pmathata, tharabololo, rarabolola, maikaelelo, go apara,mmino,	boitekanelo,gosa itekanela, seneke, poreteine, nama, mae,matonkomane, tsepamisa maikutlo, boboko, mmele.	Kamore ya boapeelo, letlolet,monate, matlhabisadithong, supa, tlotlo, tlalal, tlala, jarata, flebala	boifa, tshaba, sekgokgo, noga, tshwenyega, tsebetsebe, tshepat, tlala, duela, dituelo	selelo, tsikinya, go kuwa, legetal, tlhatlhobo, kopano, batho, metshameko, suna, madi, reka	
Mafoko a go leba le go bua	mmu, tlhakanya, kgolokwe, bosigo	pula, tsoga, sengwa, bina, ya ntlha	Tlhoafala, kabonako,motse, monate	Go itsagale aroganya, monate, sejana.	Tsala, nagana, dirisa	Go batla, ka o nne, botsa.	rakgadi, botoka, omelela, swabisa,	Kitchenkamore ya boapeelo, bela, maatla, rumulwa, jele.	utlwetse lentswe, jang, ga wa duelwa	goyagoilwe, mabapi, ngwaga Makala.	
Ditselana tsa go konosetsa kharikhulamoT	<ul style="list-style-type: none"> • Tswelela go tlhabolola tlotlofoko ya molomo (go reetsa le go bua). • Sala morago ditaelo tse di bonolo. • Tlhaloganya le go tsibogela dipotso tse di bonolo. • Dira dikopo le ditlhagiso tse di bonolo. • Supa selo go tswa mo tlhalosong e e bonolo ya molomo. • Tlotla ka dilo tse di mo setshwantshong o tsibogela ditaelo tsa morutabana. • Reetsa tatelano ya ditiragalo tse di bonolo. • Go ithuta ka tlhogo le go diragatsa maboko a a bonolo. • Tshameka metshameko ya puo kwa ntle ga phaposi.. 										
Letlha la konosetso											
Karolo ya pegelo ya Pholisi ya kharikhulamo le Tlhatlhobo	PUISO – PUISOKOPANELO LABOBEDE LE LABONE Ponelopele (pele ga puiso) visualise, make inferences (phopholetsa) , go kopanya										
Diteng,dikgopolo,dikgono	Labobedi 1 Pele ga puiso Labone – Puiso ya mtlha Labobedi 2- Puiso ya bobedi	Labobedi 1 Pele ga puiso Labone – Puiso ya mtlha Labobedi 2- Puiso ya bobedi	Labobedi 1 Pele ga puiso Labone – Puiso ya mtlha Labobedi 2- Puiso ya bobedi	Labobedi 1 Pele ga puiso Labone – Puiso ya mtlha Labobedi 2- Puiso ya bobedi	Labobedi Pele ga puiso Labone – Puiso ya mtlha Labobedi 2- Puiso ya bobedi	Labobedi 1 Pele ga puiso Labone – Puiso ya mtlha Labobedi 2- Puiso ya bobedi	Labobedi 1 Pele ga puiso Labone – Puiso ya mtlha Labobedi 2 - Puiso ya bobedi	Labobedi 1 Pele ga puiso Labone – Puiso ya mtlha Labobedi 2- Puiso ya bobedi	Labobedi 1 Pele ga puiso Labone – Puiso ya mtlha Labobedi 2- Puiso ya bobedi	Labobedi 1 Pele ga puiso Labone – Puiso ya mtlha Labobedi 2- Puiso ya bobedi	Labobedi 1 Pele ga puiso Labone – Puiso ya mtlha Labobedi 2- Puiso ya bobedi

	Labone 2 - Ditirwana tsa morago ga Puiso	Labone 2 – Ditirwana tsa morago ga Puiso	Labone 2 – Ditirwana tsa morago ga Puiso	Labone 2 – Ditirwana tsa morago ga Puiso	Labone 2 – Ditirwana tsa morago ga Puiso	Labone 2- Ditirwana tsa morago ga Puiso	Labone 2 - Ditirwana tsa morago ga Puiso	Thursda y2 – Ditirwana tsa morago ga Puiso	Labone2 - Ditirwana tsa morago ga Puiso	Thursda y2 – Ditirwana tsa morago ga Puiso
Kgweditharo 3 52 malatsi	Beke 1	Beke 2	Beke 3	Beke 4	Beke 5	Beke 6	Beke 7	Beke 8	Beke 9	Beke 10
Karolo ya pegelo ya Pholisi ya kharikhulamo le Tlhatlhobo	PUISOKAELO KA DITLHOPHA- REETSA SETLHOPHA SE LE SENGWE KA LETSATSI									
	<ul style="list-style-type: none"> • Boeletsa setlhopha fa go tlokega • Kgaoganya barutwana ka ditlhopha di le 5 • Neelana ka ditirwana go barutwana ga o bereka le setlhopha sa letsatsi lethare la tiro j.j.) • Tlhopha tirwana ya puiso go ya ka bokgoni jwa setlhopha. • Boeletsa mafoko a go leba le go bua a a tlhagelelang mo temaneng. • Ruta barutwana maano a go tlasela mafoko. 									
Ditselana tsa go konosetsa kharikhulama	<ul style="list-style-type: none"> • Buisa kwa godimo go tsw mo bukeng ya gago mo puisongkaelo ka ditlhopha le morutabana. Ditlhopha tsothe di buisa kang e e tshwanang • Kgotsa setlhangwa se se nang le bonnete le morutabana. • Dirisa maano a puiso a a rutilweng mo Puong ya Gae go dira tlhaloganyo le go itekola ka boena fa o buisa medumopuo,tiriso e e nang le mafoko a a thusang go bona karabo, tshekatsheko ya popego,mafoko a a bonwang. • Buisa ka thelelo le go ithalosa sentle. • Bontsha le gotlhaloganya matshwao a puiso fa a buisetswa kwa godimo. • Tswelala ka go aga tlotlofoko ya mafoko a o boning o be o a bua go tswa mo Puisokaelo, Puisokopanelo le Puiso ka nosi. 									
Letlha la konosetso										
Karolo ya pegelo ya Pholisi ya kharikhulamo le Tlhatlhobo	MEDUMOPUO MOSUPOLOGO ,LABORARO,LABOTLHANO									

Diteng ,dikgopolo, dikgono.	Dira poeletso ya medumopuo e e rutilweng ka kgwedithari 1 ka malatsi a mabedi a ntlha. th Itsise barutwana modumo le mafoko Aga le go kgaoganya mafoko a a bonolo. Barutwana ba kwala mafoko a bona mo dibukeng.	Dira poeletso ka medumopuo e e rutilweng. tl- Itsise barutwana modumo le mafoko Aga le go kgaoganya mafoko a a bonolo Barutwana ba kwala mafoko a bona mo dibukeng.	Dira poeletso ka medumopuo e e rutilweng le mafoko. kg Itsise barutwana modumo le mafoko Aga le go kgaoganya mafoko a a bonolo Barutwana ba kwala mafoko a bona mo dibukeng.	Dira poeletso ka medumopuo e e rutilweng le mafoko d Itsise barutwana modumo le mafoko Aga le go kgaoganya mafoko a a bonolo Barutwana ba kwala mafoko a bona mo dibukeng.	Dira poeletso ka medumopuo e e rutilweng le mafoko Mafoko a lesika Kgobokanya mafoko a a tlwaelesegileng Mafoko Mofokeng,nageng, rokela,ragela	Dira poeletso ka medumopuo e e rutilweng le mafoko g Itsise barutwana modumo le mafoko Aga le go kgaoganya mafoko a a bonolo Barutwana ba kwala mafoko a bona mo dibukeng.	Dira poeletso ka medumopuo e e rutilweng le mafoko - ela Itsise barutwana modumo le mafoko Aga le go kgaoganya mafoko a a bonolo Barutwana ba kwala mafoko a bona mo dibukeng.	Dira poeletso ka medumopuo e e rutilweng le mafoko -ng Itsise barutwana modumo le mafoko Aga le go kgaoganya mafoko a a bonolo Barutwana ba kwala mafoko a bona mo dibukeng.	Dira poeletso ka medumopuo e e rutilweng le mafoko oo- Itsise barutwana modumo le mafoko Aga le go kgaoganya mafoko a a bonolo Barutwana ba kwala mafoko a bona mo dibukeng.	Dira poeletso ka medumopuo e e rutilweng le mafoko aa Itsise barutwana modumo le mafoko Aga le go kgaoganya mafoko a a bonolo Barutwana ba kwala mafoko a bona mo dibukeng.
Ditselana tsa go konosetsa kharikhulama	<ul style="list-style-type: none"> • Aga le go kgaoganya mafoko a a bonolo a a simololang ka tumammogo e le nosi le ka go raema (sk. t-ala, f-ala) • Kgobokanya mafoko a a tlwaelegileng a alesika le le lengwe (alafile, agile, bapile, fagile) • Lemoga bokhutlo j bo tlwaelegileng mo mafokong (sk. -ng mo go “mofokeng”, nageng, le- ela mo go :rokela”, “ragela”) • Lemoga ditumammogo tsa ka gale tse di pataganeng mo tshimologong le mo bofelong jwa mafoko (sk. tl,thm kg,ng) 									
Letlha la konosetso										
Kgweditharo 3 52 malatsi	Beke 1	Beke 2	Beke 3	Beke 4	Beke 5	Beke 6	Beke 7	Beke 8	Beke 9	Beke 10
Karolo ya pegelo ya Pholisi ya kharikhulamo le Tlhatlhobo	GO KWALA (ga bedi mo bekeng) Gopola go kaetsa mkgwa wa go kwala mo tlapakwalelong.....									
Diteng,dikgopolo,dikgono	Letsatsi 1 Ke batla go ithuta go....fela jaaka... Ene ke... Letsatsi 2: Nna ke...	Letsatsi 1 Mo lelapeng la rona re... Re dira seno ka gore... Letsatsi 2 ke rata fa... Ke rata gape ga...	Morutwana o kwala ka loago le a le ratang Letsatsi 1 Ke rata... Ike a le rata ka go nne... Letsatsi 2 Ga keya teng, ke... Gape ke a...	Morutwana o kwala ka ga moagi yo a moratang mo loagong la gagwe. Letsatsi 1 Ke batla go nna jaaka..... Ke nagana gore a ka... Letsatsi 2	Barutwana ba kwala ka ga setshamikiswa se a ka se dirang. Letsatsi 1 Ke eletsa go dira... S pele ke tlhoka... Letsatsi 2 Se se latelang.....	Morutwana o kwala ka maitlomo a gagwe ka se a tiileng go sedira. Letsatsi 1 Ka Letsatsi lengwe..... Ke tla thusa ka.... Letsatsi 2 Rotlhe re tla be re	Letsatsi 1 Maungo le merogo e ke e ratang 1. Ke rata... 2. Ke rata... 3. Ke rata... Letsatsi 2 Poroteini tse ke diratang: 1.Ke rata... 2.Ke rata... 3. Ke rata...	Letsatsi 1 Dijo tsa dikotla tse ke diratang.... Ke rata seo ka go nne..... Letsatsi 2 Ke batla go leka..... Ke batla goleka seo ka gobo.....	Letsatsi 1 Tsala ya e erategang..... _____, Ke nnile le letshogo la... Mo letshogong la me ka gopola wena, Letsatsi 2 Boikulwelobotlhoko bag ago bone jwa... Ke lebogela... Lerato..... _	Letsatsi 1 Ke tshwenyegile ka.....! Ke tshwenyegile gape ka..... Letsatsi 2 Ga ke tlhoke go tshwenyega ka go



				Kwala karata ya molaetsa go moagi o o moratang.	Ke bona ke tiile go itumelele phitlhelelo.	Lefatshe le tlabe le....				bo..... Ke tla bolelela.....
Ditselana tsa go konosetsa kharihulama	Dikgono tsa go kwala: <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa dikgono tsa go kwala tse di rutilweng ka Puo ya Gae. • Kwala dintlhatlhaloso tsa setshwantsho. • Feleletsa dipolelo ka go tlatsa diphatlhana tse di tlogetsweng. • Kwala dipolelo o dirisa mafoko a a nang le medumo le mafoko a o a boning ka gale, a a setseng a rutilwe. • Kwala dipolelo o dirisa letlhomes la polelo. • Kwala mafoko a a tlwaelegileng le dipolelo go tswa mo piletsong. 				Popego Puo: <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa maina le maina tota (ena tsona j.j.) ga o kwala. • Dirisa matshwao a puiso a a ithutilweng mo Puong ya Gae (tlhakakgolo le khutlho) Mopeleto: <ul style="list-style-type: none"> • Kwala mafoko a a tlwaelegileng le dipolelo go tswa mo piletsong. • Peleta mafoko ka nepagalo go tswa mo kakanyong sk tlala, bua. • Dirisa thanodi ya bana fa go tlhokega. • Aga sefalana sa mafoko le thanodi ya gagwe. 					
Letlha la konosetso										

Tirwana tsa tlaletso	Taka letsatsi la gago la matsalo a bofelo.		Taka setshwantsho sa loago la gago	Barutwana ba kwala le bua ka btho le loago la bona	Barutwana ba kwala ka dikakanyo tsa bona.	Barutwana ba kwala ka botaki jwa bone.	Barutwana ba taka dijo tse ba diratang.	Barutwana ba taka setshwantsho sa dijo tse dinang le dikotla.	Barutwana ba taka ditshwantsho sa sengwe se ba se tshabang.	Barutwana ba taka sefathhego se se tshosang.
Tlhokego ya kitso ya pele	Barutwana ba na le kitso ka ga setlhogo.	Barutwana ba na le kitso ka ga setlhogo.	Barutwana ba na le kitso ka ga setlhogo.	Barutwana ba na le kitso ka ga setlhogo.	Barutwana ba na le kitso ka ga setlhogo.	Barutwana ba na le kitso ka ga setlhogo.	Barutwana ba na le kitso ka ga setlhogo.	Barutwana ba na le kitso ka ga setlhogo.	Barutwana ba na le kitso ka ga setlhogo.	Barutwana ba na le kitso ka ga setlhogo.
Dididriswa (kwantle le buka ya tiro) tse di ka tokafatsang thuto	Buka kgolo Ditshwantsho tsa ditsekemisi (Flash cards) Phositara Dibuka tsa go buisa	Buka kgolo Ditshwantsho tsa ditsekemisi (Flash cards) Phositara Dibuka tsa go buisa	Buka kgolo Ditshwantsho tsa ditsekemisi (Flash cards) Phositara Dibuka tsa go buisa	Buka kgolo Ditshwantsho tsa ditsekemisi (Flash cards) Phositara Dibuka tsa go buisa	Buka kgolo Ditshwantsho tsa ditsekemisi (Flash cards) Phositara Dibuka tsa go buisa	Buka kgolo Ditshwantsho tsa ditsekemisi (Flash cards) Phositara Dibuka tsa go buisa	Buka kgolo Ditshwantsho tsa ditsekemisi (Flash cards) Phositara Dibuka tsa go buisa	Buka kgolo Ditshwantsho tsa ditsekemisi (Flash cards) Phositara Dibuka tsa go buisa	Buka kgolo Ditshwantsho tsa ditsekemisi (Flash cards) Phositara Dibuka tsa go buisa	Buka kgolo Ditshwantsho tsa ditsekemisi (Flash cards) Phositara Dibuka tsa go buisa
Tlhatlhobo e e sa tlhomamang	<ul style="list-style-type: none"> • Ditirwana di diriwa ka nako ya dithuto mo dithutong tsa puo . • Maikaelelo ga se gore kgono nngwe le nngwe e nne tirwana ya tlhatlhobo fela barutwana ba tshwanetse go newa ditshono go tlhagisa ditiro tse ka molomo le ka tiragatso. • Ditirwana tse ditshwanetse go elwa tlhoko le go tlhatlhabiwa ka nako ya ditirwana tsa dithuto ya thuto ya le tsatsi ya dipuo. 									

TLHATLHOBO

LENANELO LA TLHATLHOBO:

Karolo	Ke dikgono dife tse di tlhatlhibiwang.	Mokgwa wa go tlhatlhoba	Sediriswa sa go tlhatlhoba	Maduo (A a tshitshintsweng)	Letlha le tlhatlhobo e fetswang ka lona	Letlha le tlhatlhobo e feditsweng ka lona.
Go reetsa le Go bua	<ul style="list-style-type: none"> Naya tatelano ya ditragalo □ Araba dipotso tse bonolo go tswa mo kgang □ Gobontsha go thaloganya tlotlofoko ya motheo ya molomo. 	Go elatlhoko/tiragatso le tiro ya molomo	Lenaane la tekolo	n/a	Beke 9	
	<ul style="list-style-type: none"> Boeletsa kgang/ sobokanya sethangwa ka molomo (dipolelo di le tharo kgotsa di le nne) 		Ruburiki	10		
Molaetsa go morutabana: Maikaelelo ga se gore bokgoni bongwe le bongwe e nne tirwana ya tlhatlhobo, mme fela o tshwanetse go netefatsa gore barutwana ba neelwa ditšhono go diragatsa dikgono tse ka molomo le ka tiragatso mo dithutong tsa bona tsa letsatsi le letsatsi. Kwa bokhutlong jwa beke ya 9 o be o feditse lenaneo la dipotsolotso le go neela morutwana mongwe le mongwe maduo mo dikgonong tse pedi go ya ka rubiriki. Mo SASAMS, o nne fela le leduo le lengwe la Go reetsa le go Bua.						
Medumopuo Molomo	<ul style="list-style-type: none"> Aga le go kgaoganya mafoko a a bonolo ka tumammogo e le nosi □ Kgobokanya mafoko a a tlwaelegileng a lesika le le lengwe. □ Lemoga bokhutlo jo bo tlwaelegileng mo mafokong □ Lemoga ditumammogo tse tlwaelegileng tse di pataganeng mo tshimologong le mo bofelong jwa mafoko. 	Go elatlhoko/tiragatso le tiro ya molomo	Lenaane la tekolo	n/a	Beke 9	
	<ul style="list-style-type: none"> Piletso: Mafoko a le 10 le piletso ya mela ele 1-2. 		Ruburiki	5+10		
Molaetsa go morutabana: Maikaelelo ga se gore bokgoni bongwe le bongwe e nne tirwana ya tlhatlhobo, mme fela o tshwanetse go netefatsa gore barutwana ba neelwa ditšhono go diragatsa dikgono tse ka molomo le ka tiragatso mo dithutong tsa bona tsa letsatsi le letsatsi. Kwa bokhutlong jwa beke ya 9 o be o feditse lenaneo la dipotsolotso le go neela morutwana mongwe le mongwe maduo mo dikgonong tse pedi go ya ka rubiriki. Mo SASAMS, o nne fela le leduo le lengwe la Medumopuo						
Puiso Molomo	<ul style="list-style-type: none"> Temogo ya mafoko: Sight words: 40 - 50 words 	Go elatlhoko le tiro ya molomo	Lenaane la tekolo	n/a	Beke 9	
	<ul style="list-style-type: none"> Puiso kaelo ka Ditlhopho □ Tlhatlhoba morutwan mongwe le mongwe ka molomo ka setlhogo (Bukana tiro ya(DBE, Buka ya puiso) e e nang le mafoko a le 40-50 o be o botsa dipotso ka ga setlhogo. 		Ruburiki	10		
Molaetsa go morutabana: Maikaelelo ga se gore bokgoni bongwe le bongwe e nne tirwana ya tlhatlhobo, mme fela o tshwanetse go netefatsa gore barutwana ba neelwa ditšhono go diragatsa dikgono tse ka molomo le ka tiragatso mo dithutong tsa bona tsa letsatsi le letsatsi. Kwa bokhutlong jwa beke ya 9 o be o feditse lenaneo la dipotsolotso le go neela morutwana mongwe le mongwe maduo mo dikgonong tse pedi go ya ka rubiriki. Mo SASAMS, o nne fela le leduo le lengwe la Go reetsa le go Bua.						
Go kwala	<ul style="list-style-type: none"> Kwala le go tshwantsha karata ya molaetsa wa pholo kgotsa wa tsatsi la matsalo. 	Kwalo	Ruburiki	5	By Beke 9	
	<ul style="list-style-type: none"> Kwala le go tshwantsha karata ya molaetsa wa pholo 		Buka ya tiro ya kwalo			
Molaetsa go morutabana: Dikaelo go morutabana. Bokgoni jwa go kwala bo tshwanetswe go elatlhoko ka nako ya go rutiwa ga Puisokopanelo, ka beke 9 morutabana a be a feditse go tlatsa lenaane la tekolo a ikaegile mo maitemogelong. Ga gona tirwana ya kwalo e e thomameng e bile ga e rekotiwe mo go SASAMS.						
PALOGOTLHE YA MADUO: Maduo a tla rekotiwa mo go SASAMS. Maduo a tla fetolelwa go peresente go bontsha maemo 1 -7.						



ASSESSMENT FOR LEARNING: CHECKLIST TO USE

	GO REETSA LE GO BUA			MEDUMOPUO			PUISO	GO KWALA	TSHWAELO	
Dirisa letshwao x kgotsa ✓	Neelana ka tatelano ya dititagalo Tse di bonolo.	Araba dipotso tse di bonolo ka ga sethogo/ kangkhutswa.	Bontsha go thaloganya tlotlofoko ya motheo ya molomo.	Aga le go kgaoganya mafoko a a bonolo a simololang ka tumammogo e le nosi le ka go raema.	Kgobokanya mafoko a a tiwaelegieng a lesika le le lengwe.	Lemoga bokhutlo jo bo tiwaelegieng mo mafokong- sk – “ng” mo go nageng.	Ditumammogo tsa ka gale tse di pataganeng mo tshimologong le mo bofelong jwa mafoko. Sk ti, th, kg, ng.	Kitso ya mafoko: 40 – 50 sight words	Kwala dipolelo go tswa mo piletsong, tserya matshwao a puiso.	
Maina a barutwana										

ASSESSMENT OF LEARNING: SCORESHEET

	GO REETSA LE GO BUA	MEDUMOPUO	PUISO	GO KWALA	PALOGOTLHE	DITSHWAELO
	Boeletsa kgang/sobokanya sethangwa ka molomo ka dipolelo di le 3-4.	Piletso: Mafoko a le 10 le mela ele 1-2,	Puiso ya molomo ya mafoko a le 40-50.	Kwala le go tshwantsha karata ya molaetsa wa pholo,		
LETLHA						
MADUO	5	15	5	5	30	
MAINA A BARUTWANA						
1						
2						
3						
4						
5						

MEFUTA YA DIRUBURIKI:

RUBURIKI YA MOPHATO 2- KGWEDITHARO 3					
GO REETSA LE GO BUA					
TIRWANA	1	2	3	4	5
Boeletsa kgang ka molomo kgotsa buisa mela ele 3-4	Morutwana o kgona go boeletsa mola morago ga go boeletsa makgetlo ka thuso ya morutabana.	Morutwana o kgona go boeletsa mola ka ga tshimologo ya kgang.	Morutwana o kgona go boeletsa kgang ka mela e 2 a kaya tshimologo ka thelelo a dirisa tlotlofoko sentle.	Morutwana o kgona go boeletsa kgang ka mela e 3 a kaya tshimologo ka thelelo a dirisa tlotlofoko sentle.	Morutwana o kgona go boeletsa kgang ka mela e 4 kgotsa go feta a kaya tshimologo ka thelelo a dirisa tlotlofoko sentle le go itlhalosa sentle.
MEDUMOPUO					
TIRWANA	1	2	3	4	5
Piletso: Kwala mafoko a le10 o be o kwala dipolelo di le 1-2 go tswa mo piletsong	Morutwana ga a kgone go samagana le morutabana ga a bitsa mafoko.	Morutwana o tlhoka thuso go kwala mola wa piletso.	Morutwana o kgona go kwala mola le fa diphoso di bonasega.	Morutwana o kgona go kwala mola wa piletso.	Morutwana o kgona go kwala mola wa piletso sentle kwa ntle le diphoso.
GO BUISA					
TIRWANA	1	2	3	4	5
Puiso ya molomo mafoko a le 40-50	Morutwana obuisa mafoko a le 1-19 go tswa mo kgang ka thuso ya morutabana.	Morutwana obuisa mafoko a le 20-29 go tswa mo kgang ka nepagalo le go araba dipotso tse 1-2 ka ga kgang.	Morutwana o buisetsa kwa godimo go tswa mo bukeng ya gagwe le mafoko 30-39 le go araba dipotso tse 3 sentle.	Morutwana o buisetsa kwa godimo go tswa mo bukeng ya gagwe le mafoko 40-49 le go araba dipotso tse 3 sentle.	Morutwana o buisetsa kwa godimo go tswa mo bukeng ya gagwe le mafoko a fetang 50 le go araba dipotso tse 3 sentle.
GO KWALA					
TIRWANA	1	2	3	4	5
Kwala le go tshwantsha karata ya molaetsa wa pholo/malatsi a tsalo	Morutwana o kgona go tshwantsha karata ya matsalo/molaetsa wa pholo ka tshegetso.	Morutwana o kgona go tshwantsha karata ya matsalo/molaetsa wa pholo ka molaetsa wa mafoko a le 3-4.	Morutwana o kgona go tshwantsha karata ya matsalo/molaetsa wa pholo ka molaetsa wa mafoko a le 5-6.	Morutwana o kgona go tshwantsha karata ya matsalo/molaetsa wa pholo ka molaetsa wa mafoko a le 7-8.	Morutwana o kgona go tshwantsha karata ya matsalo/molaetsa wa pholo ka molaetsa wa mafoko a le 9-10.

